

Week 1 Warmup 2

F7(sus4) F#7(sus4) G7(sus4)

1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 3 5

G#7(sus4) A7(sus4) Bb7(sus4)

5 3 2 1 1 2 3 5 etc...

B7(sus4) C7(sus4) C#7(sus4)

continue fingering in 4 note groups (like above) 8va

D7(sus4) Eb7(sus4) E7(sus4) F7(sus4)

(8)

2 F7(sus4) E7(sus4) Eb7(sus4)

(8)

14

same pattern
now descending

D7(sus4) C#7(sus4) C7(sus4)

(8)

17

B7(sus4) Bb7(sus4) A7(sus4)

(8)

20

Ab7(sus4) G7(sus4) F#7(sus4) F7(sus4)

23

27 F7(sus4) F#7(sus4) G7(sus4)

same exercise in LH

5 3 2 1 1 2 3 5 5 3 2 1

30 G#7(sus4) A7(sus4) Bb7(sus4)

1 2 3 5 1 2 3 5 etc...

33 B7(sus4) C7(sus4) C#7(sus4)

36 D7(sus4) Eb7(sus4) E7(sus4) F7(sus4)

4 F7(sus4) E7(sus4) Eb7(sus4)

40

descending

D7(sus4) C#7(sus4) C7(sus4)

43

46 B7(sus4) Bb7(sus4) A7(sus4)

49 Ab7(sus4) G7(sus4) F#7(sus4) F7(sus4)